



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA**  
**O STRANCIMA**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 28. decembra 2018. godine.

Broj: 01-1974/2

Podgorica, 31.12.2018. godine

**Predsjednik Crne Gore**



Milo Đukanović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 28. decembra 2018. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA**

### **Član 1**

U Zakonu o strancima („Službeni list CG“, broj 12/18), u članu 21 stav 4 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „a zahtjev za izdavanje vize za imaoća diplomatskog ili službenog pasoša kao i za člana zvanične delegacije, može podnijeti nadležni organ druge države uz diplomatsku notu.“

### **Član 2**

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Član 21a**

Stranac može podnijeti zahtjev za izdavanje vize u elektronskom obliku preko informacionog sistema kojim upravlja organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na propisanom obrascu iz člana 21 stav 1 ovog zakona.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se skenirana putna isprava, dokazi o svrsi i uslovima tranzita ili boravka u Crnoj Gori i fotografija u digitalnoj formi.

U slučaju podnošenja zahtjeva u elektronskom obliku, administrativna taksa plaća se preko informacionog sistema iz stava 1 ovog člana.

Bliži način podnošenja zahtjeva i dokumentacije iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.“

### **Član 3**

U članu 26 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako je zahtjev za izdavanje vize podnjet u skladu sa članom 21a ovog zakona, viza se izdaje preko informacionog sistema i sadrži bar kod, fotografiju i lične podatke podnosioca zahtjeva.“

U stavu 3 poslije riječi „člana“ briše se zarez i dodaju riječi: „i bliži sadržaj vize iz stava 3 ovog člana.“

### **Član 4**

U članu 40 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučaju iz člana 38 stav 1 tačka 13 ovog zakona strancu koji po međunarodnom pravu uživa privilegije i imunitet može se izdati dozvola za privremeni boravak i rad ako je to uređeno međunarodnim ugovorom.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

### **Član 5**

U članu 45 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice može se produžiti strancu koji je žrtva krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, bez obzira na dužinu trajanja braka.“

## **Član 6**

U članu 56 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:  
„Dozvola iz stava 1 ovog člana može se izdati strancu koji je suvlasnik najmanje ½ nepokretnosti.“  
Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

## **Član 7**

U članu 59 poslije stava 9 dodaje se novi stav koji glasi:  
„O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje se u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva.“  
Dosadašnji stav 10 postaje stav 11.

## **Član 8**

U članu 66 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:  
„Izuzetno od stava 2 ovog člana, strancu se može izdati dozvola za privremeni boravak i rad za obavljanje poslova izvršnog direktora kod više poslodavaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja.“  
Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

## **Član 9**

U članu 69 stav 1 tačka 4 briše se.  
Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:  
„Izuzetno, dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se izdati strancu koji ima više od 67 godina života.“  
U stavu 4 tačka 1 poslije riječi: „ponudu“ dodaju se riječi: „više od dva puta“.  
Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

## **Član 10**

U članu 70 stav 4 riječi: „osam dana“ zamjenjuju se riječima: „24 časa“.

## **Član 11**

U članu 73 stav 1 tačka 3 riječi: „dvije godine“ zamjenjuju se riječima: „jednu godinu“.

## **Član 12**

U članu 76 stav 2 riječi: „i zanimanja“ brišu se.

## **Član 13**

U članu 80 stav 3 riječi: „20 dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“.

## **Član 14**

U članu 81 stav 3 riječi: „stav 1 tač. 1, 3 i 4 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „stav 1 tač. 1 i 3 ovog zakona“.

## **Član 15**

U članu 83 stav 4 riječ: „policiju“ zamjenjuje se riječju „ministarstvo“.

## **Član 16**

U članu 89 stav 5 mijenja se i glasi:

„Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 88 stav 1 tačka 5 ovog zakona ne podnosi se za stranca mlađeg od 14 godina života i stranca starijeg od 65 godina života.“

## **Član 17**

U članu 94 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Strancu kome je stalni boravak prestao u skladu sa stavom 1 tačka 5 ovog člana, ponovo se može izdati dozvola za stalni boravak ako se utvrdi da je kao žrtva trgovine ljudima (nedozvoljeni brak) neprekidno boravio van Cme Gore duže od jedne godine.“

Dosadašnji st. 3,4,5, 6,7 postaju st. 4, 5, 6, 7, 8.

## **Član 18**

U članu 110 stav 9 riječ: „povratku“ zamjenjuje se riječju „protjerivanju“.

## **Član 19**

U članu 210 stav 1 tačka 3 riječi: „član 66 stav 3“ zamjenjuju se riječima: „član 66 stav 4“.

U tački 4 riječi: „član 66 stav 4“ zamjenjuju se riječima: „član 66 stav 5“.

U tački 5 riječi: „član 66 stav 5“ zamjenjuju se riječima: „član 66 stav 6“.

U tački 6 riječi: „član 66 stav 6“ zamjenjuju se riječima: „član 66 stav 7“.

U tački 9 riječi: „osam dana“ zamjenjuju se riječima: „24 časa“.

## **Član 20**

Poslije člana 216 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Član 216a**

Podzakonski akt iz člana 21a donijeće se a podzakonski akt iz člana 26 stav 3 uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

## **Član 21**

U članu 221 stav 2 riječ: „2020“ zamjenjuje se riječju „2021“.

## **Član 22**

Poslije člana 221 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 221a**

Odredbe člana 21a i člana 26 stav 3 ovog zakona primjenjivaće se od dana stupanja na snagu podzakonskih akata iz člana 216a ovog zakona.“

**Član 23**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore.“

Broj: 24-3/18-2/6

EPA 589 XXVI

Podgorica, 28. decembar 2018. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

PREDSJEDNIK



Ivan Brajović